

Na osnovu člana 38 stav 1 tačka 2 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list Crne Gore” , br. 02/18, 34/19 i 38/20), i članova 3 i 11 Zakona o rodnoj ravnopravnosti („Službeni list Republike Crne Gore” , br. 46/07, „Službeni list Crne Gore”, br. 73/10, 40/11, 35/15) i člana 16 stav 1 tačke 16 i 20 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave („Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi” , br. 46/19), Skupština Opštine Kotor, na 44. sjednici održanoj 28. 07. 2020. godine, donosi:

ODLUKU o ostvarivanju rodne ravnopravnosti

Član 1

Ovom odlukom uređuje se način ostvarivanja rodne ravnopravnosti u Opštini Kotor i to u:

- Skupštini Opštine Kotor i radnim tijelima koje ona obrazuje;
- radnim tijelima Predsjednika;
- radnim tijelima Opštine Kotor;
- organima i službama lokalne uprave Opštine Kotor i Službi skupštine;
- organima upravljanja javnih službi čiji je osnivač Opština Kotor;
- organima mjesnih zajednica na teritoriji Opštine Kotor.

Član 2

Prilikom izbora odbornika/ca, obrazovanja radnih tijela, izbora, odnosno imenovanja lokalnih funkcionera/ki, imenovanja, odnosno postavljenja lokalnih službenika/ca, izbora direktora/ki javnih službi, organa mjesnih zajednica i formiranja zvaničnih delegacija Opštine Kotor po pravilu se obezbjeđuje rodna ravnopravnost srazmjerno procentu zastupljenosti lica tog pola u ukupnoj populaciji, a najmanje u procentu od 40% manje zastupljenog pola.

Član 3

Propis ili drugi akt organa i organa uprave Opštine Kotor ne može sadržati odredbu koja dovodi u nepovoljniji položaj lice jednog pola u odnosu na lice drugog pola.

Član 4

Princip ravnopravnosti obezbjeđuje se donošenjem i realizacijom lokalnih planova djelovanja.

Planovi djelovanja treba da sadrže rodne komponente na osnovu kojih se vrši stalna procjena i vrednovanje ostvarivanja rodne ravnopravnosti u skladu sa ovom odlukom kroz prikupljanje statističkih podataka i procjenu uticaja koji usvojene politike imaju na položaj žena i muškaraca u lokalnoj zajednici i posljedica koje imaju u primjeni određenih politika.

Član 5

Skupština i Predsjednik Opštine Kotor i javne službe čiji je osnivač Opština Kotor dužni su da odrede službenika/cu koji/a će obavljati poslove koordinatora/ke aktivnosti u vezi pitanja rodne ravnopravnosti iz svoje nadležnosti i učestvovati u pripremi i sprovođenju Plana aktivnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rodna ravnopravnost.

Član 6

Prilikom sprovođenja postupka prethodnog konsultovanja građana mehanizmom ankete i upitnika u skladu sa posebnom odlukom Opštine Kotor kojom se uređuje učešće lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova, organ uprave po pravilu obezbjeđuje rodnu ravnopravnost srazmjerno procentu zastupljenosti lica oba pola u ukupnoj populaciji, a najmanje u procentu od 40% manje zastupljenog pola.

Član 7

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore - Opštinski propisi".

Broj:11-016/20-10745

Kotor, 28. 07. 2020. godine

SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR

Predsjednik Skupštine,

Jovo Sudić